

1

Mo xare xa batho ba Baso xo na le mehuta-huta ya dikxomo. Xomme tsona di kxetholoxanywa ka tsela ye.

(1) Kxomo ye hobedu ya thsadi e bitswa :- Na-khulwana. Ke xore xa ena mmala wo mongwe mo mmeleng wa yona. Xe e le pholo e bitswa :- Khulso xomme le yona xa e na mmala wo mongwe mo xo yona.

(3) Xe e le kxomo ye Ntso ya thsadi e bitswa :- Na-swana
Xe e le ya pholo e bitswa :- Swana.

(4) Xe e le kxomo ya thsadi ya mmala wo motala e bitswa :-
Na-talana
Xe e le pholo e bitswa :- talana.

(5) Kxomo ye pududu ke xore e hlakane bośweu le bo tala xomme
xo tletsi bośweu e bitswa-Na-pudutswana xe e le thsadi.
Xomme xe e le pholo e bitswa :- pududu.

(6) Kxomo ya xo ba le mmala wo mo hubedu le bo-talana e
bitswa :- Na-lsotswana, xe e le ya thsadi. Kxomo ya tona
e bitswa :- tsotswana.

(7) Xe kxomo e na le mebala ye meśweu le ye meso e bitswa :-
Na-kxwatšana xe e le thsadi. Xomme xe e le tona e bitswa :-
kxwadu.

(8) Xe kxomo e na le mebala ye mehubidu e le bo hubedu byaxo
hlakana le bo talanyana, xape e na le mebala xoba mmala wo
moso, xe e le thsadi e bitswa :- Na-nalana. Xe e le tona
e bitswa :- Nala.

(9) Xomme xona le mmala wo mongwe o o hwetswa xo ka fase xa
melomo ya dikxomo tše mehuta yohle. Xomme kxomo ya mmala
wo e bitswa kxomo ye na-swana ya molomo wa sehwa-bywalwa. Ke
xore e na le mmala wo motalana fa seledung sa yona. Xe e
le tona e bitswa kxomo ye swana ya senwa-bywalwa, xomme xo ya
byalo, byalo.

Dikxomo kamoka tše dihweditswexo naxeng ya
Phalaborwa xothwe di tswa thoko ya Leboa. Xomme ditsene
mo naxeng mehleng ya kxosi Mošelwane mo xo kwalaxo xe morwa
Meele a nthša dikxomo a fa ba Maxakala xe ba swere kxosi
Mošolwane elexo Maxadimana. Xomme tsona di hlaxisitše ke
Bakxalaka elexo ba xa Malesa ka xo loba kxosi xe ba tsena
Phalaborwa.

Dinaka tše dikxomo

Xe kxomo ya thsadi ena le dinaka tše lemetsexo pele xa hloxo
ya yona e bitswa :- kurumane. Xe dinaka tše yona di le bile
xodimo e bitswa :- Nekadi phepe. Xomme xe e le tona dinaka
tše yona di lemetsi xodimo e bitswa maphoko. Xe e le thsadi
dinaka di inametsé fase e bitswa nakadi makxothana. Xomme xe

2

e sena dinsaka e bitšwa sekolvana xe e le thsadi. Xe e le tona

3 ke sekolo xoba sekxotlana xe e le thsadi. Tona ke sekxotla.

Dithêtô t̄sa mebala

Mo mebaleng ya dikxomo xa e supi dithêtô. Xomme dithêtô t̄sa dikxomo ditšwa maineng a t̄sona kamo kxomo ye ngwe le ye ngwe e ka fixwaxo leina ke bidisa. Xomme ke xona e tla hwetša thêtô ka mediro ya yona. Mediro yeo e ka ba xo lwa kudu xe e le pôb. Xoba xolla kudu xe e le thsadi xe e tliša molodu wo bose xo badiša ba dikxomo. Xe kxomo e sena modiro wo byalo xona xa e hwetše thêtô.

Thêtô ya kxomo ya thsadi elexo (Sethepe) ke ~~mathamme~~ Sethepe se kxaola tswetle se ~~x~~ lapiša ba folledi. Tswetle ke pheta ya mohuta wo mongwe wa pheta t̄sa kxale. Xo follela ke xo lokela pheta yeo ka lenting. Xomme xe xo thathollwa ka baka la kxomo Sethepe ke xore e lapiša baxami ka baka la xo ba le maswi a mantši. Xo kxaola tswetle ke xe e se sana maswi a kxatsele xoba kate, xomme e le maswi a xo le wa a sa apewa.

4 Têthô ya kxomo ya poô ya xo lwa kudu ye byalo ka Maphôkwe. Ke maphôkwe ara-mokodi-a-mangana a hlabal phafa o a kokota. Maphôkwe ke leina la poô ya kxale ebe e lwa kudu kudu le t̄se dingwe xape ebile e di fonya kamoka. Xomme maphôkwe ke leina la mohuta wo mongwe wa manong. Xape ke ona wo o a fihlaxo peleng moxo hwilexo phôfôlô. Kxomo ye e hweditše leina le ka xe dinaka t̄sa yona di swena le phafa t̄sa nonyana ye. Xe xothwe Maphôkwe aramoko di emangana ke xe kxomo ye ere xe e bona t̄se dingwe t̄sa šaka lešeles ya tloxa ka xo kitima e rwele hloxo xomme e t̄sama e lla. Xe xothwe ya hlabal phafa e a kokota ebe e re xe e ~~mp~~ bona t̄se dingwe e thome xo tsoma mo xo bexo le seo lo elexo mmu woo o dirilwexo xoba byalo ka leswika la xo ema. Ke xona e tla thoma xo lwa le seo lo seo ekxone e kitimela t̄seo e rataxo xo lwa le t̄sona. Xomme mo mokitimong wa yona ebe byalo ke lenong lela elexo maphôkwe. Ke yona tsela yeo dikxomo di hwetšaxo dithêtô ka yona.

Mebala ya xo ratexa le ya xo se ratexe.

5 Dikxomo kamoka ka mebala ya t̄sona di be ~~diratwa~~ diratwa ke batho ka ntla le ba mošate. Mo mošate xobe xo ratwa kudu t̄se nthso ka xe ele t̄sona t̄seo diratwaxo ke badimo. Xomme xo be xo hloilwe xo nyalela motho yo mong le yo mong ka kxomo ya xo hloka dinaka. Xe motho a ka iša kxomo ye byale boxweng xoba mo a t̄sia xo xona mosadi o be a hwetša moleto, wa xore o a nyatša. Xomme xodimo xa kxomo yeo o tla nthša t̄se pedi t̄sa xoba le dinaka.

Mo xo rueng xa dikxomo xobe xo se hialoxanyo ya mohuta o tee wa dikxomo. Dikxomo kamoka di be di ratexa. Kxale dikxomo tsa lešaka le lengwe le le lengwe xobe xona le leswao la lona. Ke xore dibe di swaiwa byalo ka dipudi. Xomme dibe di sa thsungwi ka thšipi. Xomme tše dingwe di ripiwa dinhla tsa ditseba. Xomme tše dingwe di kxokelelwa mmefiri tsebeng. Tše dingwe di ripywa tsebe ka boxare xore ebe tsebe tše pedi ke theko e tee. Xomme tše dingwe ebe mašobana fela.

Motho yo mong le yo mong xoba moloko ona le swao la one. Xe kxomo e ka rekiwa xo bolawa le swao xomme xa dirwa le leswa. Dikxomo e ba tsa monna o tee. Xomme le le soxane xe papaxwe a se sa phela. Mosadi o be a sa dumelwelwi xoba le dikxomo le xe monna wa xaxwe a hwile dikxomo di swanetše xoba tsa lelok. Ngwana a ka ba le dikxomo xe papaxwe a hwile. Xe papaxwe a sa phela ngwana a reka kxomo xoba dikxomo ke tsa papaxwe. Dokxomo tše mmala wo moso di kxethelwa xoba dihlabelo tsa badimo. Xe motho yo a hwilexo ebe ana le dikxomo tše ntši xo kxethwa kxomo ye ngwe ya pholo ya rewa leina la xaxwe xore a seke a belaela. Xe motho a hwile ana le dikxomo xo tla kxethwa pholo ye kxolo xomme ya hlesbixwa xore a bolokwe ka mokxope wa yona xore a se belaele selo mo maruong a xaxwe.

6

Mafulo xo diša.

Mafulo a mabotse a tsebya ka mohuta wa byang byo o bo ratwaxo ke dikxomo, byalo ka (lesuxwe). Xomme xa xo swanetše xoba le metse kxaufsi le felo mo xo byalo. Xomme xa xo tsebye botse botse dimela tše eo ere xo xe kxomo e lle e hwe. Xomme dimela tše di sa lokaxo, di tsebywa ke dikxomo ka xo se di je. Diruiwa di fula e sale xosasa le manthapama. Xe e le mosexare di išwa felo mo xo bitšwaxo sekxobong xoba sekxoba ka nong sa badiša. Xa di tlozelwe mafulong. Xe diruiwa di futši e le thapama di išwa xae. Di nošwa metse xe e le thapama, xola di se sa rata xo fula ka baka la moxau. Di fiwa metse xa tee ka letšatši. Di fiwa metse ke xo išwa nokeng ke badiša. Diruiwa di lotwa kxaufsi le metse xoba lexae la batho. Xaele mo naxeng ya Phalaborwa ka ba ka la pholb bontši xa xo tsebye moraka wa dikxomo xo tloxa kxale.

Dikxomo di dišwa ke bašimane bao xape eleng masoxana a lemo tše kabaxo lesome le metšo ye mehlano xoba xo feta fao. Xomme bona ba ya kamoka mo motseng. Xape ba rutana xo tia kxati ka se swanthšo se ntwa. Xomme ka tsela ye ba ruta kxotlelelo ya ntwa xe ba xodile. Xape xona le dipapadi elexo kxole.

Lešaka la dikxomo.

Lešaka la dikxomo le dula ka xare xa motse. Xomme le axwa ka diphate tša dihlare. Molomo wa lešaka xoba kxōrō e tswalelwa ka kota tše di bitswaxo maphika. Xomme mo mathokong o mabedi e kxōrō xo epelwa kota tše pedi. Xomme ye ngwe le ye ngwe ena le ~~maphika~~ mafale. Ke xore kota e fee e tšwele phathe tše pedi xore maphika a kxone xo dula botse. Lešaka le alafiwa ke ngaka yeo e alafilexo xoba axilexo motse. Kamo Šakeng xa xo tsene mosadi, le xe e le mothepa. Xape xa xo dumelwe xo bua kxomo ka Šakeng ka ntla le xo alafela moswane wa yona ka sehlare se bitswaxo serokolo. Ke xore dikxomo di se ke tša dira lešala ka xe e le mokxwa wa tšona xo dira lešata xe di hwetša mo xo hwilexo selo. Dikxomo di xamelwa Šakeng. Kxomo e a hlabiwa ka Šakeng. Xe banna ba kxobakane xo hlabi kxomo basadi xa ba dumelwi xo batamela le xe e le xo lebelela fela ka mahlo. Xothwe xe kxomo e ka xolola xe e hlabiwa e Šupa kotsi. Ke xore mohlabi wa yona o tla hwa xoba mong wa lešaka.

Xo tswala xo tswadiša.

Dipôô tša xo tswadiša di kxethiwa ka xo faxola tše dingwe, xomme xa ſala tše di kxahlišaxo mong wa lešaka. Mohlape o ka ba le pôô tše pedi xoba tše tharo. Dipôô tše senang mohola di a faxolwa. Dithsadi tša ſaka le leng le le leng le na le dipôô tša lona.

Xe sethole sele memeru se tsebywa ka xe se xwedilwe. Xe dithôle ele tše dušexo di alafiwa ke modiša xore di se folotše. Modiša o tlemolla lekxeswa xe ale madisong ka taelo ya banna xomme a tia dimpa tša sethôle ka lekxeswa xore sethole se tswale xabotse. Nako ya xo tswala xa e lsebywe ka xe matšatši a a balwe. Xomme xo no bonwa fela xe sethôle setswala. Dithôle xa di tloxe xoba xa di tlošwe mohlapeng wa tšona. Dikxomo dithušwa xe kxomo e tswetše mme mohlana o sa tšwe ka pela. Xomme e tla nyakelwa dihlare ya nwešwa tšona. Xomme Xomme fa xona le bahlale bao ba tseba xo xo alafa kxomo xe mohlana o sa tšwe. Xe ~~z~~ sethole sessa tswale xa se alafse. Mangopa a bolawa xe e le lebaka le letelele a sa tswale. Xe kxomo e tswetše xabedi xoba xa raro e bitswa kxomo xadi. Xe e tswetše xatee e bitswa kxomo xatšana. Namane e setšwa ka xo axelwa lešakan. Xe dikxomo di tšwa xo ya xo fola namane e swanetše xo sala xae. Namane xe maswe a mma yo e se sale a kate e a lafiwa xore maswe a le we ke batho kamoka. Sehlare sa xo alafa namane se bitswa modika lehla. Se hwetšwa mo ~~dimmx~~ dinokeng fela.

9

Xe maswi a kxomo a sa kxahla a le wa ke bašimane fela. Komme xe ba lle ba swanetše xo hlapa diatla ba sale kxöröng xore ba se ke ba kxoma di byana ka ~~xxx~~.xas. Xe mosimane a ka kxoma di byana a seso a hlapa. Namane e ka hwa. Xothwe e ka fekeela. Namane xe e sale ye nyane kudu xa e dišiwi ke motho. Xape xe e hlapifile e a bulelwa xore e fule kxaufsi le xae.

Xo rutwa xo lotwa xo faxolwa.

Dikxomo dibe di rutwa fela xo namelwa e le makaba. Komme xo xong di rutwa xo kitima xa thšiano ka mehla ya xo longwa xa lerotse xoba ngwaxa wo moswa. Dinaka tša dikxomo xe dina le dinhla kudu di a ripiwa. Xe kxomo ya naka tše byalo e sa ro;owo dinaka e tla bolaya tše dingwe le batho se e le kxomo ya xo rata xo lwa le batho.

Dipöö di faxolwa xe di setše di thoma xo xwela. Di faxolwa ka xore xe dipöö e le tše ntši sakeng le tee di ka bolaya kxomo ya thsadi ka xe di xwela kxomo ka bontši. Di faxolwa ka thipa ka xo kxeile letlalo la ka ntle ba nthša dilo tše di bitswaxo dithapo.

10

Malwetše Meriana Melekö.

Bolwetše byo boxolo byo dikxomo ke byo bo bitswaxo mokakatla. Ke xore ke medi a maxolo a o areng xe a swere kxomo ya šita xo sepela. Bolwetše byo bo tlišwa ke xo robatša dikxomo ka ſakeng le naxo le morule xoba matekata xe pula e nele. Xape xo a dumelwa xore baloi ba kxona xo tsena ke ſakeng boſexo ba nthša dikxomo ba di namele le tše eseng makaba. Komme batho ba ke basedi eseng motho wa monna. Ke xona dikxomo di ka tsena ke bolwetše ka tsela ye. Xothwe ka nako ~~mmiki~~ baloi bao ba ya xo lwa le baloi ba bangwe ba nametše kxomo tše. Komme mo ntweng xolwexwa ka dithunya. Xe moloi a thšaba xo ka thunywa lekaba la xaxwe. Ke xona kxomo yeo e swanetše xolwala ya hwa. Xe kxomo e lwala mokakatla e tla nyakelwa sehlare seo se bitswaxo lebata la medi xore e noſwe. Xe e le bolwetše byo bo sa tsebywexo xo bitswa ngaka ya motse xore e dire dihlare xore moloi yo a e namelexo a xobale, xoba a hwetšwe xosasa ke mong lešaka. Mohlomong xotla hwa mothunyi wa kxomo yela elexo moloi.

11

Xa xo dumelwe xore kxomo e ka lwala e se motho. Xe kxomo e lwala xantši xo dumelwa xore ke baloi. Xe kxomo e roberxile lešto e loxelwa dikotana tše bitswaxo seferaxahla. Komme ya tlemeleliwa.

Thlabo.

Diruiwa di hlabiwa xantsi xe xo phasiwa dipheko. Ke xore xe xona le malwetsé motseng. Xe xong xo hlabixwa xe xona le monyanya. Le xe xo rapelwa badimo mo mabitleng xo a tiswa xo hlabiwa diruiwa. Xe xo hlabiwa seruiwa xo tsongwa motho yo areng xe a hlabile seruiwa sa tswa madi a mantsi ka xe madi a seruiwa a ratexa kudu. Xape se hlabiwa ka hlokomelo xore madi a seke a tswela ntle. Xe e le pudi xoba nku xo nyakiwa se byana xore madi a tswela xona. Seruiwa se hlabiwa ka lerumo xe e le kxomo. Xe e le pudi xoba nku e hlabiwa ka thswana xoba nelete ye kxolo xore madi a setswa. Kxomo xe e bolesilwe e swanetsé xo phakolo xanya ke monna yo a ikng tsebaxo ditho xabotse. Maina a ditho kamoka tsa kxomo ke 1 serope 2 letsoxo 3 Thamo 4 Hloxo 5 Leumo 6 mohlana 7 Tsa-ka teng 8 makxoto.

Kabelo ya ditho tsa kxomo.

1 serope se ya mosate 2 Letsoxo lefiwa mohlabi. 3 Letsoxo le lengwe le ya xo morwa monna mong wa kxomo. 4 Leumo ke la mmexo mong wa kxomo xe a sa phela 5 Mehlana ka bobedi ke tsa mong wa kxomo. 6 Hloxo ke ya banna kxorong. Xomme e bitswa mokxosi wa banna. 7 Thamo ke ya metswalle byalo ka rangwane xe ale xona. 8 Tsa ka teng ke tsa mosadi yo moxolo wa motse. 9 Makxoto ke a badiša le dingata tsa yona.

Setho se se sa lewexo ke ngaate. Xomme selo se ke moxotsvana wo o lexo kxauffi le moxodu wa kxomo. Xomme sona xo lokelwa dinamana tse bose ka xare le makhura. Ke xona se le wa ke banna fela. Xe lesoxana le sena mosadi xa le je. Xape le monna xe a sena ngwana wa mosimane xa a je. Le mosadi xe e sale yo moswa xa a je.

Xothwe xe motho a ka ja nama ye o tla ba le ngwana wa mosimane yo a tloxo tswalwa a le byalo ka motho yo a bolotsxo. Ke xore o tla tswalwa bopele bya xaxwe bole byalo ka motho yo a tswaxo bodikeng a ripilwe bopele. Ke xona xona le poifo ye kxolo xo ja nama ye o sena ngwana wa mosimane. Xe xo ka belexwa ngwana a tswa ale byalo xothwe papaxwe o lle ngaate.

13 Le madi xa a le we ke basimanyana ba ba se esoxo xo bolla. Xothwe mohlang ba yaxo xobolla ba tla tswa madi ka hloxong ele madi a diruiwa.

Xape le byoko bya kxomo lewa ke bakxalabye. Xe wena motho o se mokxelabye wa ja byoko. Xothwe o tla mela moriri wo mosweu o sale ngwana xoba yo monyane. Lentšu le la

xore madi a tla tswa hioxong mohlang mošimane a bolla le ſupa xore o tla tswa madi a mantſi xe o ripilwe mapele xe o le bodikeng. Ke xore ba thšaba xore basadi ba se tsebe xore xo dirwang morotong. Xe e le kxomo ya xo hlabla fela maſapo a a lahlwa. Xe e le ya badimo maſapo a iſwa badimong.

Sabohloko sa kxomo se tſiwa ke dingaka xo dire dihlare tſa dikxomo xe di lwala. Letlalo ke mong kxomo xo dira kobo. Moxong xo dirwa meropa ka tlalo la kxomo. Le xe e le dikomana tſa kxoſi xe e le pholo ye kxolo. Moswane wa kxomo o a hlotliwa xomme wa apewa metse a wona le dinama wa lewa ke basadi ka xae.

Mafsi

Dikxomo di xamixwa xa bedi ka letſatsi. Dikxomo di xangwa ke badiſa xoba mang le mang elexo monna yo a rataxo. Di xangwa ka ſakeng. Xo bulelwa pele namane xore e thome xo anya. Ka moraxo namane e le lekwe xomme moxami a kxoke kxomo maoto. Xomme o thuſwa ke yo mong xo kotela namane xe a xama. Yo mongwe o swara kxamelo. Yo mong a sware kxomo ka moxala. Moxami ka nako a ka phatha kxamelo ka maoto. Xe xo fedile xo xama namane e fiwa sebaka sa xo anya. Ka moraxo modiſa a e kotele a xamele ka xanong xa xaxwe. Xomme seo sebitſwa leſſkotſo. La pele e be e le lehwele. Ka moraxo a boele xe namane e a ntſe a e kotele a a nye are ke sehlabé. Ke xore kxomo ka nako ka e tee e xamixwa xa raro. Maswi a mathomo ke a ka xae. Ka moraxo ke a badiſa. Xe namane e hwile kxomo xa e sa xamiwa. Xo xangwa xosasa le mukki matſibua. Maoto a kxomo a tlema ka letsua. Kxomo e kxokiwa ka nko le dinaka. Maswi a thſelwa ka maxapeng xoba dipitſeng. A hlakanywa le maswi a matala xore a kxahle. Xomme pele a be wa theko xore e hlwe letſatſi. Xe a kxahlile a thſelwe xo a mang. Xe maswi a hlwele letſatſi ka le tee a bitſwa leſſrē.

Maswi a xo kxahle ke sejo se selo xo baeng Ngwetſi le yona e ka ja maswi xe mukki esetſe ena le matſatſi mo motseng.

Maswi a iletsua xo nwewa ke basadi. Xomme a nwewa ke banna xe a ſeſo a kxahla. Xe namane e ſeſo ya ripa lekhobori maswi a yona a lewa ke banna. Xomme a bitſwa mohlaloso. Se namane e ripile lekhobori xoba namane ya xo salela mmpeng xe e tswalwa maswi a ka lewa ke basadi. Xomme sa motho namane e tla alafiwa xore e se lwale. Xomme ka nako ye polelo ere namane e xodile. Ka ntle xa fa mosadi xa dumelwelwe xo nwa

maswi a kxomo.

Xe modisa wa dikxomo a rata xo hwetsa mafsi a mentsi xe a xama, o swanetse xo isa dikxomo. ts'a xaxwe phulong e sale xosasa. Ke xore o tswa le dikxomo a seso a xama. Ke xona o tla boa mosexare moxolo mola dikxomo di futsi xape di kxose kudu. Ka tsatsi dikxomo di tla ba le mafsi xo fitisa xe a xamile pele di seso xo fula. Tsela xoba mokxwa wo o bitswa xore ke xo botha. Ke xore xo tsosetse dikxomo naxeng di seso xo fula. Xomme ke mokxwa wo o tsongwaxo kudu ke baxami ba dikxomo.

16

Dikxoxo.

Dikxoxo xa di tsebywe mo di tswaxo xona. Dikxoxo di ile ka mmakunz mehuta-huta ye mentsi. Xomme mebala ya tsiona xa e bolelwe byalo ka ya dikxomo. Xe kxoxo ya thsadi e le ye ntso xae bolelwe byalo ka kxomo ya thsadi ye ntso. Xomme rere kxoxo ya thsadi ye ntso. Xomme le xo mebala ye mengwe xo byalo le xo tse ditona. Fela xo a tswa xo bolelwa ka dika xoba dipapis. Kxoxo xe e le ya mmala wa xo swana le wa kxwale xothwe ke Mokwa kxwale. Xe e le ye ntso xo swana le sexodi e bitswa kxoxo ya mmalexodi. Xe e le ye thsweu bitswa phatamatlala. Ke xore e swana le letlala la melora.

17

Mohola wa dikxoxo ke xo thuza xo dira dipheko ka tsiona. Xe motho a lwala xantsi xo bolelwa ke dingaka xore xo nyakwe mohuta wa xore wa kxoxo xore e fiwe badimo ka xo bolawa xe iswe marapo xo bona badi. Xomme nama ya yona e lewe ke molwets'e le ba bangwe molwets'e o tla fola. Xoba ba phase xomme kxoxo e leswe e le byalo. Kxoxo ye byalo ya mmakun bolawa bolwetsi bo a bo a. Xe motho a bolaya yona o tla tsoma ye ngwe ya mmala wo byalo a thiba yela ya xo bolawa. Kxoxo e tsongwa kudu ke dikxosi xo thsekxela pula ka xo rothisetse madi dinakeng ts'a dihlare ts'a pula. Dikxoxo di lewa ke banna fela xantsi. Xothwe mosadi xa dumelwelwe xo ja kxoxo. Xothwe xe mosadi a ja kxoxo ke lehodu. Ke basadi ba bantsi ba ba sa dumelaxo taba ye.

Matsei a kxoxo a lewa ke banna fela. Le xe mosadi a ja kxoxo a swanetse xo ila matsei xoba maata a yona. Xomme ke bohodu byo boxolo xo bonwa a ja matsei a kxoxo. Kxoxo xa ena le'saka byalo ka kxomo. Xomme ke selo seo se robelaxo moxong le moxong erataxo. Dikxoxo di axelwa mmakun ntlwana xe ele ya thsadi ele matseing. Kxoxo ya moxoxonope e dirwa xore ebe modisa wa motse xore tladi e seke ya thsuma dintlo. Kxoxo ye byalo e a hlompiwa ke mong wa yona. Xape e tla thewa le leina la motho yo a hwilexo. Kxoxo ye byalo xe e hwile xa e lewe ke batho kamoka. Kxoxo ke selo se sebaxo se ruwa ke mang

le mang ka baka la xo dipheko fela. Xe motho a na le molato wa badimo wa pheko ya kxoxo obe a ya xo motho yo mongwe a kxopela ka xore ke swere ke pheko. Ke xona o tla fiwa kxoxo ka ntle le theko.

Dikxoxo di na le maswayo byalo ka diruiwa.

18 Komme t'sona di swaiwa ka ~~izzik~~ tsela ye ngwe. Motho yo mong le yo mong ona le laxaxwe leswao. Kxoxo ke selo se ruwaxo ke mang le mang. Ke xore monna, masadi le ngwana o rusa kxoxo. Komme dikxoxo di hwet'swa ka tsela ye. Xe ngwana xoba motho yo moxolo a ka lwala, xomme a phaset'swa pheko ka kxoxo. Ke xona kxoxo yela ke ya xaxwe. Xe xo phasiwa xo sepelwa ka taelo ya ngaka. Xe ngaka e bolet'se xore xo nyake xa kxoxo ya thsadi. Xo swanet'se xo nyakiwa kxoxo ye byalo. Xape ngaka e tla bolela le mmala wa kxoxo yeo.

¶ Maswao a dikxoxo a sepela ka tsela ye. Motho yo mong le yo mong o ripa monatla xoba monwana wo arataxo xore kxoxo t'sa xaxwe di tsebye ka wona. Batho ba bangwe ba epe'sa kxoxo mphiri lectong. Tsela t'se pedi t'se ke t'sona t'seo xo swaiwaxo dikxoxo ka wona.

Dikolobe

K Dikolobe xothwe di t'swa ka thoko ya Borwa le batho ba Ba'sweu. Komme xa xo tsebye ngwaxa wo di tseneng ka wona. Eupya xa se kxale xe dikolobe di tsene mo nazeng ya Phalaborwa. Dikolobe xa di je ke batho kamoka. Bants'i bya batho xa ba je kolobe. Kothwe xe mosadi a ka ja kolobe ele moimana ngwana wa xaxwe o tla lla byalo ka kolobe.

19 Komme ke mo basadi ba thomilexo xo boifa xo ja nama ya kolobe. Kolobe e be e thu'sa batho ka makhura fela. Xe kolobe e bolailwe e kxobywa ke mosadi motho wa monna xa ana meatla mokolobeng. Xape kolobe e ruwa ke basadi. Xe e bolailwe e apewa ~~izzik~~ kamoka xomme ya lewa le t'sat'si leo ke batho kamoka ba motse. Kolobe e bolawa ke lerumo byalo ka kxomo. Komme e thu'sa basadi ka mekhura a yona xo tlola mmele.

Dimpya.

Dimpya xa xo tsebye kamo di t'swaxo. Komme bare bano bona di set'se di tladit'se naxa. Dimpya di ile ka mehuta-huta ya t'sona. Dimpya di rutwa xo bola ya diph&f&l8 i ka xo di fa dinama t'sa diph&f&l8 e sale t'se nyane. Xe motho a rala xore mpya ya xaxwe e be boxale o swanet'se xo efa nama ya sebatana e sale ye nyane. Xe motho a rata xore mpya ya xaxwe e lome batho o e ruta xo rakadi'se bana e sale yenyanne. Xe

Dipudi le dinku di na le meswao byalo ka dikxomo. Lešaka la dipudi le la dinku le ba kxaufsi le motse byalo ka la dikxomo.

Fudi xoba nku di hlabiwa ka xae. Dikiletšo tša dipudi le dinku di byalo ka tša dikxomo. Mo dipuding xo tsomexa phooko xoba diphoko tša mohuta wa xo xamai xola. Komme tše dingwe tša kxatšwa ka thšilo. Komme se se dirwa le xo dinku. Dipudi le dinku le tšona di a namelwa byalo ka lekaba la kxomo. Dinku le dipudi di na le malwetše a tšona a sa swanexo le dikxomo. Dipudi di lwala dišo. Xape di na le bolwetše bya hloxo. Xa e le dinku xa di atiši xo lwala. Komme malwetše a dipudi xa ena ngaka. Nku xe e hlabiwa ya lla ūupa kotši byalo ka kxomo. Xa e le pudi yona xa ena le mokxwa xe e ke lla. Mipxt Dipudi le dinku xa di xamiwi byalo ka dikxomo. Dipudi di anywa fela ke bašimane. Xa e le nku maswi a yona xa nwewe. Pudi xe e xangwa ke badiša xa e tlengwe maoto le xe e le dinaka. Mafsi a pudi xothwe ke sehlare. Xe motho a lwala ba mofa ona. Mafsi a pudi xa nwewe ke basadi. Xothwe a nkxa x pudi. Xa e le dinama tšela tša xo ilwelwa xo le wa ke masoxana le mo dipuding le dinkung di sale xona.

Ka Motlalekxomo.

END S. 589